EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	6191	(@ad< "20051026" and (s or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/. clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/.clas. or "725"/. clas. or "514"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/.clas. OR "2\$2"/.clas. or "380"/.clas. OR "2\$2"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539. ccls. or 340/991.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539. ccls. or 370/252.ccls. or 370/231. ccls. OR 370/252.ccls. or 370/311. ccls. or 370/315.ccls. or 370/310.ccls. or 370/325. ccls. or 370/328.ccls. or 370/328.ccls. or 370/329.ccls. or 370/335. ccls. or 370/337.ccls. or 370/338. ccls. or 370/349.ccls. or 370/349.ccls. or 370/362.ccls. or 370/394.ccls. or 370/395. ccls. or 370/394.ccls. or 370/395. ccls. or 370/349.ccls. or 370/402. ccls. or 370/411.ccls. or 370/441.ccls. or 370/442. ccls. or 370/441.ccls. or 370/442. ccls. or 370/441.ccls. or 370/428. ccls. or 370/441.ccls. or 370/4428. ccls. or 370/455.ccls. or 370/465. ccls. or 370/455.ccls. or 370/501.ccls. or 370/503. ccls. or 375/1009.ccls. or 375/024. ccls. or 375/11.ccls. or 375/1	US- PGPUB; USPAT	· ADJ	ON	2009/02/05 17:34

S3	12	(@ad<"20051026" and (s or	US-	ADJ	ON	2009/02/08
သ	14	a).ti.) and ("370"/.clas. or	PGPUB;	VDO	ON	13:44
		"373"/.clas. or "375"/.clas.	USPAT			13.44
		or "340"/.clas. or "455"/.	USIAI			
		clas. or "700"/.clas. or				
		"704"/.clas. or "709"/.clas.				
		or "714"/.clas. or "725"/.				
		clas. or "514"/.clas. or				
		"424"/.clas. or "235"/.clas.				
		or "380"/.clas. OR "2\$2"/.				
		clas. or "3\$2"/.clas. or "4				
		\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or				
		"7\$2"/.clas. OR 235/378.				
		ccls. OR 235/380.ccls. or				
		340/7.ccls. or 340/309.ccls.				
		or 340/325.ccls. or 340/539.				
		ccls. or 340/991.ccls. or				
		342/457.ccls. or 368/10.ccls.				
		or 369/53.ccls or 370/231.				
		ccls. OR 370/252.ccls. or				
		370/310.ccls. or 370/311.				
		ccls. or 370/315.ccls. or				
		370/320.ccls. or 370/325.				
		ccls. or 370/328.ccls. or				
		370/329.ccls. or 370/331.				
		ccls. or 370/335.ccls. or				
		370/337.ccls. or 370/338.				
		ccls. or 370/342.ccls. or				
		370/349.ccls. or 370/350.				
		ccls. or 370/352.ccls. or				
		370/354.ccls. or 370/389.				
		ccls. or 370/392.ccls. or				
		370/394.ccls. or 370/395.				
		ccls. or 370/349.ccls. or				
		370/401.ccls. or 370/402.				
		ccls. or 370/411.ccls. or 370/413.ccls. or 370/428.				
		ccls. or 370/441.ccls. or				
		370/349.ccls. or 370/465.				
		ccls. or 370/468.ccls. or				
		370/352.ccls. or 370/389.				
		ccls. or 370/455.ccls. or				
		370/501.ccls. or 370/503.				
		ccls. or 375/E1.ccls. or				
		375/009.ccls. or 375/024.				
		ccls. or 375/130.ccls. or				
		375/146.ccls. or 375/152.				
		ccls. or 375/211.ccls. or				
		375/267.ccls. or 375/343.				
		ccls. or 375/347.ccls. or				
		379/93.ccls. or 380/2.ccls or				
		380/270.ccls or 380/282.ccls				
		OR 424/439.ccls. or 455/13.				
		ccls. or 455/25.ccls. or				
	}	1			1	

		455/69.ccls. or 455/231.ccls. or 455/343.ccls. or 455/403. ccls. or 455/406.ccls. or 455/408.ccls. or 455/410. ccls. or 455/411.ccls. or 455/414.ccls. or 455/417. ccls. or 455/422.ccls. or 455/424.ccls. or 455/436. ccls. or 455/432.ccls. or 455/435.ccls. or 455/436. ccls. or 455/442.ccls. or 455/446.ccls. or 455/452. ccls. or 455/453.ccls. or 455/461.ccls. or 455/450.ccls. or 455/502.ccls. or 455/502.ccls. or 455/553. ccls. or 455/558.ccls. or 455/550.ccls. or 455/553. ccls. or 455/558.ccls. or 455/561.ccls. or 455/566. ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228.ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223. ccls. or 709/246.ccls. or 709/219.ccls. or 709/224. ccls. or 709/230.ccls. or 709/245.ccls. or 709/229. ccls. or 713/167. ccls. or 713/168.ccls. or 714/732. ccls. or 714/736.ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls. or 0 (manag \$9 buffer)				
\$6	39	(@ad<"20051026" and (s or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/.clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/.clas. OR "2\$2"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "4 \$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. or "340/309.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539. ccls. or 340/991.ccls. or 342/457.ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231.	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08 13:52

		•		. 9
ccls. OR 370/252.ccls. or				
370/310.ccls. or 370/311.				
ccls. or 370/315.ccls. or				
370/320.ccls. or 370/325.				
ccls. or 370/328.ccls. or				
370/329.ccls. or 370/331.				
ccls. or 370/335.ccls. or				
370/337.ccls. or 370/338.				
ccls. or 370/342.ccls. or				
370/349.ccls. or 370/350.				
ccls. or 370/352.ccls. or				
370/354.ccls. or 370/389.				
ccls. or 370/392.ccls. or				
370/394.ccls. or 370/395.				
ccls. or 370/349.ccls. or				
370/401.ccls. or 370/402.				
ccls. or 370/411.ccls. or				
370/413.ccls. or 370/428.				
ccls. or 370/441.ccls. or				
370/349.ccls. or 370/465.				
ccls. or 370/468.ccls. or				
370/352.ccls. or 370/389.				
ccls. or 370/455.ccls. or				
370/501.ccls. or 370/503.				
ccls. or 375/E1.ccls. or				
375/009.ccls. or 375/024.				
ccls. or 375/130.ccls. or				
375/146.ccls. or 375/152.				
ccls. or 375/211.ccls. or				
375/267.ccls. or 375/343.				
ccls. or 375/347.ccls. or			1	
379/93.ccls. or 380/2.ccls or				
380/270.ccls or 380/282.ccls				
OR 424/439.ccls. or 455/13.				
ccls. or 455/25.ccls. or				
455/69.ccls. or 455/231.ccls.				
or 455/343.ccls. or 455/403.				
ccls. or 455/406.ccls. or				
455/408.ccls. or 455/410.				
ccls. or 455/411.ccls. or				
455/414.ccls. or 455/417.				
ccls. or 455/422.ccls. or				
455/424.ccls. or 455/426.				
ccls. or 455/432.ccls. or				
455/435.ccls. or 455/436.				
ccls. or 455/442.ccls. or				
455/446.ccls. or 455/452.				
ccls. or 455/453.ccls. or				
455/461.ccls. or 455/466.				
ccls. or 455/450.ccls. or				
455/502.ccls. or 455/522.				
ccls. or 455/528.ccls. or				
455/550.ccls. or 455/553.				
ccls. or 455/558.ccls. or				
455/561.ccls. or 455/566.				
	•			

		ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228.ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223. ccls. or 709/246.ccls. or 709/219.ccls. or 709/224. ccls. or 709/227.ccls. or 709/228.ccls. or 709/229. ccls. or 709/230.ccls. or 709/245.ccls. or 713/167. ccls. or 713/168.ccls. or 713/170.ccls. or 714/732. ccls. or 714/734.ccls. or 714/736.ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (management and data and packet and buffers and mobile)				
S7	9	(@ad<"20051026" and (s or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/. clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "704"/.clas. or "725"/. clas. or "514"/.clas. or "725"/. clas. or "514"/.clas. or "380"/.clas. OR "2\$2"/. clas. or "3\$2"/.clas. or "4 \$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "4 \$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "4 \$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. or "340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/991.ccls. or 340/991.ccls. or 369/53.ccls. or 370/231. ccls. OR 370/252.ccls. or 370/310.ccls. or 370/311. ccls. or 370/315.ccls. or 370/320.ccls. or 370/325. ccls. or 370/328.ccls. or 370/329.ccls. or 370/335. ccls. or 370/337.ccls. or 370/338. ccls. or 370/337.ccls. or 370/338. ccls. or 370/349.ccls. or 370/350. ccls. or 370/352.ccls. or 370/354.ccls. or 370/394.ccls. or 370/395. ccls. or 370/394.ccls. or 370/395. ccls. or 370/394.ccls. or 370/402. ccls. or 370/401.ccls. or 370/402. ccls. or 370/411.ccls. or 370/413.ccls. or 370/428.	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08

:8	s s	38 38
ccls. or 370/441.ccls. or		
370/349.ccls. or 370/465.		
ccls. or 370/468.ccls. or		
370/352.ccls. or 370/389.		
ccls. or 370/455.ccls. or		
370/501.ccls. or 370/503.		
ccls. or 375/E1.ccls. or		
375/009.ccls. or 375/024.		
ccls. or 375/130.ccls. or		
375/146.ccls. or 375/152.		
ccls. or 375/211.ccls. or		
375/267.ccls. or 375/343.		
ccls. or 375/347.ccls. or		
379/93.ccls. or 380/2.ccls or		
380/270.ccls or 380/282.ccls		
OR 424/439.ccls. or 455/13.		
ccls. or 455/25.ccls. or		
455/69.ccls. or 455/231.ccls.		
or 455/343.ccls. or 455/403.		
ccls. or 455/406.ccls. or		
455/408.ccls. or 455/410.		
ccls. or 455/411.ccls. or		
455/414.ccls. or 455/417.		
ccls. or 455/422.ccls. or		
455/424.ccls. or 455/426.		
ccls. or 455/432.ccls. or		
455/435.ccls. or 455/436.		
ccls. or 455/442.ccls. or		
455/446.ccls. or 455/452.		
ccls. or 455/453.ccls. or		
455/461.ccls. or 455/466.		
ccls. or 455/450.ccls. or		
455/502.ccls. or 455/522.		
ccls. or 455/528.ccls. or		
455/550.ccls. or 455/553.		
ccls. or 455/558.ccls. or		
455/561.ccls. or 455/566.		
ccls. OR 514/338.ccls. OR		
704/228.ccls. or 706/44.ccls.		
or 707/8.ccls. or 709/223.		
ccls. or 709/246.ccls. or		
709/219.ccls. or 709/224.		
ccls. or 709/227.ccls. or		
709/228.ccls. or 709/229.		
ccls. or 709/230.ccls. or		
709/245.ccls. or 713/167.		
ccls. or 713/168.ccls. or		
713/170.ccls. or 714/732.		
ccls. or 714/734.ccls. or		
714/736.ccls. or 725/38.ccls.		
or 726/3.ccls.) and		
(management and data and		
packet and buffers and		
mobile) and discar\$9 and		
(manag\$9 and buffer)	1	ii ii

S8	2	(@ad<"20051026" and (s or	US-	ADJ	ON	2009/02/08
		a).ti.) and ("370"/.clas. or	PGPUB;			14:19
		"373"/.clas. or "375"/.clas.	USPAT			
		or "340"/.clas. or "455"/.				
		clas. or "700"/.clas. or				
		"704"/.clas. or "709"/.clas.				
		or "714"/.clas. or "725"/.				
		clas. or "514"/.clas. or				
		"424"/.clas. or "235"/.clas.				
		or "380"/.clas. OR "2\$2"/.				
		clas. or "3\$2"/.clas. or "4				
		\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or				
		"7\$2"/.clas. OR 235/378.				
		ccls. OR 235/380.ccls. or				
		340/7.ccls. or 340/309.ccls.				
		or 340/325.ccls. or 340/539.				
		ccls. or 340/991.ccls. or				
		342/457.ccls. or 368/10.ccls.				1
		or 369/53.ccls or 370/231.				
		ccls. OR 370/252.ccls. or				
		370/310.ccls. or 370/311.				
		ccls. or 370/315.ccls. or				
		370/320.ccls. or 370/325.				
		ccls. or 370/328.ccls. or				
		370/329.ccls. or 370/331.				
		ccls. or 370/335.ccls. or				
		370/337.ccls. or 370/338.				
		ccls. or 370/342.ccls. or				
		370/349.ccls. or 370/350.				
		ccls. or 370/352.ccls. or				
		370/354.ccls. or 370/389.				
		ccls. or 370/392.ccls. or				
		370/394.ccls. or 370/395.				
		ccls. or 370/349.ccls. or				
		370/401.ccls. or 370/402.				
		ccls. or 370/411.ccls. or				
		370/413.ccls. or 370/428.				
		ccls. or 370/441.ccls. or				
		370/349.ccls. or 370/465.				
		ccls. or 370/468.ccls. or				
		370/352.ccls. or 370/389.				***************************************
		ccls. or 370/455.ccls. or				
		370/501.ccls. or 370/503.				
		ccls. or 375/E1.ccls. or				
	***************************************	375/009.ccls. or 375/024.				
		ccls. or 375/130.ccls. or				
		375/146.ccls. or 375/152.				
		ccls. or 375/211.ccls. or				
	***************************************	375/267.ccls. or 375/343.				
		ccls. or 375/347.ccls. or				
		379/93.ccls. or 380/2.ccls or				
		380/270.ccls or 380/282.ccls				
		OR 424/439.ccls. or 455/13.				
		ccls. or 455/25.ccls. or				

<u>S</u>	13	ccls. or 709/246.ccls. or 709/219.ccls. or 709/224. ccls. or 709/227.ccls. or 709/228.ccls. or 709/228.ccls. or 709/229. ccls. or 709/230.ccls. or 709/245.ccls. or 713/167. ccls. or 713/168.ccls. or 713/170.ccls. or 714/732. ccls. or 714/734.ccls. or 714/736.ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (manag \$9 buffer) and discard\$9 (@ad<"20051026" and (the or in or an or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/. clas. or "455"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "704"/.clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "55"/.clas. or "380"/. clas. OR "2\$2"/.clas. or "380"/. clas. OR "2\$2"/.clas. or "352"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/380.ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls.	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08 14:22
		455/69.ccls. or 455/231.ccls. or 455/343.ccls. or 455/403.ccls. or 455/403.ccls. or 455/408.ccls. or 455/410.ccls. or 455/411.ccls. or 455/414.ccls. or 455/417.ccls. or 455/424.ccls. or 455/426.ccls. or 455/432.ccls. or 455/435.ccls. or 455/436.ccls. or 455/446.ccls. or 455/446.ccls. or 455/452.ccls. or 455/461.ccls. or 455/450.ccls. or 455/502.ccls. or 455/502.ccls. or 455/550.ccls. or 455/553.ccls. or 455/561.ccls. or 455/566.ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228.ccls. or 706/44.ccls.				

369/53.ccls or 370/231.ccls.		
OR 370/252.ccls. or 370/310.		
ccls. or 370/311.ccls. or		
370/315.ccls. or 370/320.		
ccls. or 370/325.ccls. or		
370/328.ccls. or 370/329.		
ccls. or 370/331.ccls. or		
370/335.ccls. or 370/337.		
ccls. or 370/338.ccls. or		
370/342.ccls. or 370/349.		
ccls. or 370/350.ccls. or		
370/352.ccls. or 370/354.		
ccls. or 370/389.ccls. or		
370/392.ccls. or 370/394.		
ccls. or 370/395.ccls. or		
370/349.ccls. or 370/401.		
ccls. or 370/402.ccls. or		
370/411.ccls. or 370/413.		
ccls. or 370/428.ccls. or		
370/441.ccls. or 370/349.		
ccls. or 370/465.ccls. or		
370/468.ccls. or 370/352.		
ccls. or 370/389.ccls. or		
370/455.ccls. or 370/501.		
ccls. or 370/503.ccls. or 375/		
E1.ccls. or 375/009.ccls. or		
375/024.ccls. or 375/130.		
ccls. or 375/146.ccls. or		
375/152.ccls. or 375/211.		
ccls. or 375/267.ccls. or		
375/343.ccls. or 375/347.		
ccls. or 379/93.ccls. or		
380/2.ccls or 380/270.ccls		
or 380/282.ccls OR 424/439.		
ccls. or 455/13.ccls. or		
455/25.ccls. or 455/69.ccls.		
or 455/231.ccls. or 455/343.		
ccls. or 455/403.ccls. or		
455/406.ccls. or 455/408.		
ccls. or 455/410.ccls. or		
455/411.ccls. or 455/414.		
ccls. or 455/417.ccls. or		
455/422.ccls. or 455/424.		
ccls. or 455/426.ccls. or		
455/432.ccls. or 455/435.		
ccls. or 455/436.ccls. or		
455/442.ccls. or 455/446.		
ccls. or 455/452.ccls. or		
455/453.ccls. or 455/461.		
ccls. or 455/466.ccls. or		
455/450.ccls. or 455/502.		
ccls. or 455/522.ccls. or		
455/528.ccls. or 455/550.		
ccls. or 455/553.ccls. or		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		

		ccls. or 455/566.ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228. ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223.ccls. or 709/246.ccls. or 709/219. ccls. or 709/224.ccls. or 709/227.ccls. or 709/228. ccls. or 709/229.ccls. or 709/230.ccls. or 709/245. ccls. or 713/167.ccls. or 713/168.ccls. or 713/170. ccls. or 714/732.ccls. or 714/734.ccls. or 714/736. ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (manag\$9 buffer)				
S11	97	(@ad<"20051026") and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/. clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/. clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "514"/.clas. or "380"/. clas. OR "2\$2"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/378.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325. ccls. or 340/539.ccls. or 340/991.ccls. or 342/457. ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231.ccls. OR 370/252.ccls. or 370/310. ccls. or 370/315.ccls. or 370/320. ccls. or 370/315.ccls. or 370/320. ccls. or 370/325.ccls. or 370/329. ccls. or 370/335.ccls. or 370/337. ccls. or 370/338.ccls. or 370/337. ccls. or 370/338.ccls. or 370/349. ccls. or 370/350.ccls. or 370/354. ccls. or 370/369.ccls. or 370/394. ccls. or 370/395.ccls. or 370/349. ccls. or 370/349.ccls. or 370/349.ccls. or 370/401. ccls. or 370/402.ccls. or 370/413. ccls. or 370/441.ccls. or 370/443. ccls. or 370/428.ccls. or 370/441. ccls. or 370/448.ccls. or 370/441. ccls. or 370/448.ccls. or 370/449. ccls. or 370/448.ccls. or 370/449. ccls. or 370/448.ccls. or 370/449. ccls. or 370/428.ccls. or 370/449. ccls. or 370/448.ccls. or 370/449. ccls. or 370/449.	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08

	8	
ccls. or 370/465.ccls. or		
370/468.ccls. or 370/352.		
ccls. or 370/389.ccls. or		
370/455.ccls. or 370/501.		
ccls. or 370/503.ccls. or 375/		
E1.ccls. or 375/009.ccls. or		
375/024.ccls. or 375/130.		
ccls. or 375/146.ccls. or		
375/152.ccls. or 375/211.		
ccls. or 375/267.ccls. or		
375/343.ccls. or 375/347.		
ccls. or 379/93.ccls. or		
380/2.ccls or 380/270.ccls		
or 380/282.ccls OR 424/439.		
ccls. or 455/13.ccls. or		
455/25.ccls. or 455/69.ccls.		
or 455/231.ccls. or 455/343.		
ccls. or 455/403.ccls. or		
455/406.ccls. or 455/408.		
ccls. or 455/410.ccls. or		
455/411.ccls. or 455/414.		
ccls. or 455/417.ccls. or		
: \$		
455/422.ccls. or 455/424.		
ccls. or 455/426.ccls. or		
455/432.ccls. or 455/435.		
ccls. or 455/436.ccls. or		
455/442.ccls. or 455/446.		
ccls. or 455/452.ccls. or		
455/453.ccls. or 455/461.		
ccls. or 455/466.ccls. or		
455/450.ccls. or 455/502.		
ccls. or 455/522.ccls. or		
455/528.ccls. or 455/550.		
ccls. or 455/553.ccls. or		
455/558.ccls. or 455/561.		
ccls. or 455/566.ccls. OR		
514/338.ccls. OR 704/228.		
ccls. or 706/44.ccls. or		
707/8.ccls. or 709/223.ccls.		
or 709/246.ccls. or 709/219.		
ccls. or 709/224.ccls. or		
709/227.ccls. or 709/228.		
ccls. or 709/229.ccls. or		
709/230.ccls. or 709/245.		
ccls. or 713/167.ccls. or		
713/168.ccls. or 713/170.		
: \$		
ccls. or 714/732.ccls. or		
714/734.ccls. or 714/736.		
ccls. or 725/38.ccls. or		
726/3.ccls.) and		
(management and data and		
packet and buffers and		
mobile) and (manag\$9		
buffer)		

S12	45	(@ad<"20051026") and	US-	ADJ	ON	2009/02/08
		("370"/.clas. or "373"/.clas.	PGPUB;			14:26
		or "375"/.clas. or "340"/.	USPAT			
		clas. or "455"/.clas. or				
		"700"/.clas. or "704"/.clas.	-			
		or "709"/.clas. or "714"/.	-			
		clas. or "725"/.clas. or	-			
		"514"/.clas. or "424"/.clas.				
		or "235"/.clas. or "380"/.	-			
		clas. OR "2\$2"/.clas. or "3	-			
		\$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or				
		"5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas.	-			
		OR 235/378.ccls. OR				
		235/380.ccls. or 340/7.ccls.	-			
		or 340/309.ccls. or 340/325.	-			
		ccls. or 340/539.ccls. or				
		340/991.ccls. or 342/457.	-			
		ccls. or 368/10.ccls. or	-		***************************************	
		369/53.ccls or 370/231.ccls.			***************************************	
		OR 370/252.ccls. or 370/310.	-			
		ccls. or 370/311.ccls. or				
		370/315.ccls. or 370/320.	-			
		ccls. or 370/325.ccls. or				
		370/328.ccls. or 370/329.				
		ccls. or 370/331.ccls. or	-			
		370/335.ccls. or 370/337.				
		ccls. or 370/338.ccls. or	-			
		370/342.ccls. or 370/349.	-			
		ccls. or 370/350.ccls. or	-			
		370/352.ccls. or 370/354.	-			
		ccls. or 370/389.ccls. or				
		370/392.ccls. or 370/394.	-			
		ccls. or 370/395.ccls. or	-			
		370/349.ccls. or 370/401.				
		ccls. or 370/402.ccls. or				
		370/411.ccls. or 370/413.	-			
		ccls. or 370/428.ccls. or	3			
		370/441.ccls. or 370/349.	-			
		ccls. or 370/465.ccls. or	-			
		370/468.ccls. or 370/352.	-			
		ccls. or 370/389.ccls. or				
		370/455.ccls. or 370/501.	-			
		ccls. or 370/503.ccls. or 375/	-			
		E1.ccls. or 375/009.ccls. or	-			
		375/024.ccls. or 375/130.			***************************************	
		ccls. or 375/146.ccls. or			***************************************	
		375/152.ccls. or 375/211.	***		***************************************	
		ccls. or 375/267.ccls. or			***************************************	
		375/343.ccls. or 375/347.	***************************************		***************************************	
		ccls. or 379/93.ccls. or			***************************************	
		380/2.ccls or 380/270.ccls			***************************************	
		or 380/282.ccls OR 424/439.	-		***************************************	
		ccls. or 455/13.ccls. or	***************************************		***************************************	
		455/25.ccls. or 455/69.ccls.				
		100/20.0013. 01 700/00.0013.			***************************************	

		or 455/231.ccls. or 455/343. ccls. or 455/403.ccls. or 455/408. ccls. or 455/410.ccls. or 455/411.ccls. or 455/411.ccls. or 455/412.ccls. or 455/422.ccls. or 455/424. ccls. or 455/426.ccls. or 455/432.ccls. or 455/435. ccls. or 455/436.ccls. or 455/442.ccls. or 455/436.ccls. or 455/442.ccls. or 455/446. ccls. or 455/453.ccls. or 455/453.ccls. or 455/461. ccls. or 455/466.ccls. or 455/522.ccls. or 455/528.ccls. or 455/550. ccls. or 455/553.ccls. or 455/558.ccls. or 455/561. ccls. or 455/566.ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228. ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223.ccls. or 709/246.ccls. or 709/227.ccls. or 709/224.ccls. or 709/227.ccls. or 709/245. ccls. or 709/230.ccls. or 709/245. ccls. or 713/168.ccls. or 713/170. ccls. or 714/732.ccls. or 714/734.ccls. or 714/736. ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (management and data and packet and buffers and mobile) and (manag\$9 buffer) and disca\$9				
S13	21	(@ad<"20051026") and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/. clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/. clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/. clas. OR "2\$2"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325. ccls. or 340/539.ccls. or	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08 14:34

			o.
340/991.ccls. or 342/457.			
ccls. or 368/10.ccls. or			
369/53.ccls or 370/231.ccls.			
OR 370/252.ccls. or 370/310.			
ccls. or 370/311.ccls. or			
370/315.ccls. or 370/320.			
ccls. or 370/325.ccls. or			
370/328.ccls. or 370/329.			
ccls. or 370/331.ccls. or			
370/335.ccls. or 370/337.			
ccls. or 370/338.ccls. or			
370/342.ccls. or 370/349.		***	
ccls. or 370/350.ccls. or			
370/352.ccls. or 370/354.			
ccls. or 370/389.ccls. or			
370/392.ccls. or 370/394.			
ccls. or 370/395.ccls. or			
370/349.ccls. or 370/401.			
- :			
ccls. or 370/402.ccls. or 370/411.ccls. or 370/413.			
ccls. or 370/428.ccls. or			
370/441.ccls. or 370/349.		****	
ccls. or 370/465.ccls. or			
370/468.ccls. or 370/352.			
ccls. or 370/389.ccls. or			
370/455.ccls. or 370/501.			
ccls. or 370/503.ccls. or 375/			
E1.ccls. or 375/009.ccls. or			
375/024.ccls. or 375/130.			
ccls. or 375/146.ccls. or		***	
375/152.ccls. or 375/211.			
ccls. or 375/267.ccls. or		****	
375/343.ccls. or 375/347.			
ccls. or 379/93.ccls. or			
380/2.ccls or 380/270.ccls		***	
or 380/282.ccls OR 424/439.		****	
ccls. or 455/13.ccls. or 455/25.ccls. or 455/69.ccls.			
or 455/231.ccls. or 455/343.			
ccls. or 455/403.ccls. or		****	
455/406.ccls. or 455/408.			
ccls. or 455/410.ccls. or			
455/411.ccls. or 455/414.			
ccls. or 455/417.ccls. or			
455/422.ccls. or 455/424.		***************************************	
ccls. or 455/426.ccls. or		****	
: :		***	
455/432.ccls. or 455/435.			
ccls. or 455/436.ccls. or			
455/442.ccls. or 455/446.			
ccls. or 455/452.ccls. or			
455/453.ccls. or 455/461.			
ccls. or 455/466.ccls. or			
455/450.ccls. or 455/502.			
ccls. or 455/522.ccls. or			
455/528.ccls. or 455/550.	*	\\$	

S15	3	Congestion control of AAL2 connections	US- PGPUB; USPAT	AND	ON	2009/02/08 15:57
		ccls. or 455/553.ccls. or 455/558.ccls. or 455/561. ccls. or 455/566.ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228. ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223.ccls. or 709/246.ccls. or 709/219. ccls. or 709/224.ccls. or 709/227.ccls. or 709/228. ccls. or 709/229.ccls. or 709/230.ccls. or 709/245. ccls. or 713/167.ccls. or 713/168.ccls. or 713/170. ccls. or 714/732.ccls. or 714/736. ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (management) and (data packet) and (buffers and mobile) and (manag\$9 buffer) and disca\$9				

2/11/2009 2:02:47 PM

C:\ Documents and Settings\ mpatel4\ My Documents\ EAST\ Workspaces\ EAST Workspace - 10571606 - SegmentBuf_POST.wsp